

Na osnovu člana 46 Statuta Crnogorskog olimpijskog komiteta, Upravni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta, na sjednici održanoj 18.12.2025. godine, donosi:

PRAVILNIK O DODJELI STIPENDIJA I PROGRAMIMA PODRŠKE ZA OLIMPIJSKI CIKLUS LOS ANĐELES 2028

I OPŠTE ODREDBE

1. Crnogorski olimpijski komitet (u daljem tekstu: COK) donosi Pravilnik za pružanje podrške sportistima, trenerima i nacionalnim timovima u olimpijskim i neolimpijskim sportovima za olimpijski ciklus 2024-2028.
2. Svrha stipendija i programa podrške je unaprjeđenje razvoja sportista, poboljšanje takmičarskih performansi i promocija olimpijskih vrijednosti u Crnoj Gori.
3. Svi kandidati moraju ispuniti kriterijume navedene u ovom dokumentu i dostaviti neophodnu dokumentaciju u određenim rokovima.
4. Prijave će procijeniti stručna komisija koju imenuje Upravni odbor COK-a.
5. Nacionalni savez može aplicirati za najviše dva programa podrške godišnje (ne računajući stipendije za sportiste i trenere, kao ni programe priprema koje organizuje COK za OI LA28).
6. Odluke o finansiranju će se donositi na osnovu rezultata, potencijala i pridržavanja principa fer-pleja i sportskih etičkih standarda.
7. Izrazi u ovom pravilniku koji su u muškom rodu podrazumijevaju i iste izraze u ženskom rodu, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije.

II STIPENDIJE ZA SPORTISTE IZ INDIVIDUALNIH OLIMPIJSKIH SPORTOVA

1. Kriterijumi:

- Sportisti moraju biti dio nacionalnog tima u individualnom olimpijskom sportu priznatom od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (u daljem tekstu: MOK), a koji se nalazi na programu Olimpijskih igara – Los Anđeles 2028.
- Sportisti moraju biti kvalifikovani ili pokazati potencijal za kvalifikaciju za Olimpijske igre Los Anđeles 2028.
- Sportisti moraju imati dokazan tehnički nivo na međunarodnim takmičenjima priznatim od strane njihovih međunarodnih federacija.
- Sportisti moraju dostaviti plan i program priprema za Olimpijske igre.
- Sportisti moraju poštovati antidoping regulative i kodekse ponašanja.

2. Kategorije stipendija:

- **Prvi nivo:** Osvojene medalje ili plasman u top 8 na Svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama ili Evropskim prvenstvima, sportisti koji su prethodno učestvovali na Olimpijskim igrama i sportisti sa potvrđenom olimpijskom kvalifikacijom.
- **Drugi nivo:** Sportisti sa plasmanom u top 16 na velikim međunarodnim takmičenjima ili svjetskim i evropskim rang listama.
- **Treći nivo:** Perspektivni sportisti sa značajnim nacionalnim i međunarodnim rezultatima.

3. Oblici podrške:

- Mjesečne stipendije u skladu sa kategorijom stipendije (tačka 2) do kraja Olimpijskih igara LA28.

4. Obaveze sportista:

- Redovni izvještaji o napretku – tehnički izvještaj (kvartalno).
- Detaljan finansijski izvještaj (kvartalno).
- Učešće u promotivnim događajima COK-a.
- Poštovanje obaveza prema medijima i javnosti.
- Prisustvovanje forumima, obukama, seminarima i radionicama u organizaciji COK-a

5. Stipendije pokrivaju ključne troškove, uključujući pristup sportskim objektima, specijalizovane trenere, medicinski i naučni nadzor, osiguranje od povreda, putovanja, smještaj i džeparac.

6. Posebna pažnja biće posvećena sportistima koji nemaju alternativne izvore finansiranja svojih priprema.

III PROGRAMI PODRŠKE ZA NACIONALNE SAVEZE INDIVIDUALNIH OLIMPIJSKIH SPORTOVA

1. Kriterijumi:

- Nacionalni savezi iz sportova priznatih od strane MOK-a, koji se nalazi na programu Olimpijskih igara – Los Angeles 2028 i koji su članovi COK-a.
- Nacionalni savezi moraju dostaviti detaljan zahtjev sa opisom plana i programa za koji traže finansijsku podršku, uključujući finansijski plan i vremenski okvir realizacije.

2. Kategorije podrške:

- **Prvi nivo:** Osvojene medalje ili plasman u top 8 na Svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama ili Evropskim prvenstvima, nacionalni savezi čiji su sportisti učestvovali na Olimpijskim igrama i nacionalni savezi čiji sportisti imaju potvrđenu olimpijsku kvalifikaciju.
- **Drugi nivo:** Nacionalni savezi čiji sportisti su ostvarili plasman u top 16 na velikim međunarodnim takmičenjima ili rang listama.
- **Treći nivo:** Nacionalni savezi sa značajnim međunarodnim rezultatima i ostvarenim kvalifikacijama za evropska i svjetska takmičenja.
- **Četvrti nivo:** Nacionalni savezi čiji sportisti učestvuju u kvalifikacionim turnirima za evropska i svjetska takmičenja.

3. Oblici podrške:

- Finansijska pomoć u pripremi za regionalna, kontinentalna i svjetska takmičenja ili
- Finansijska pomoć za kvalifikaciona takmičenja ili
- Finansijska pomoć u organizaciji stručnih kurseva za trenere i sudije ili
- Finansijska pomoć u digitalizaciji operacija saveza ili
- Finansijska pomoć u organizaciji aktivnosti za promociju sporta, olimpijskih vrijednosti i zdravih stilova života ili

- Finansijska pomoć za pristup medicinskim uslugama ili
- Finansijska pomoć za organizaciju pripremih kampova za nacionalne saveze koji imaju kvalifikovane sportiste za Olimpijske igre ili
- Finansijska pomoć nacionalnim savezima sa kvalifikovanim sportistima za Olimpijske igre u organizaciji pripremih i prijateljskih mečeva/takmičenja.

4. Obaveze nacionalnih saveza:

- Podnošenje zahtjeva najmanje 2 mjeseca prije početka aktivnosti za koju se aplicira.
- Redovni izvještaji o napretku – tehnički izvještaj (kvartalno).
- Detaljan finansijski izvještaj (na kraju godine).
- Učešće članova nacionalnog tima u promotivnim događajima COK-a.
- Poštovanje obaveza prema medijima i javnosti.
- Prisustvovanje članova nacionalnog tima, trenera i sportskih administratora forumima, obukama, seminarima i radionicama u organizaciji COK-a.

IV STIPENDIJE ZA SPORTISTE U TIMSKIM OLIMPIJSKIM SPORTOVIMA

1. Kriterijumi:

- Sportisti moraju biti dio nacionalnog tima u timskom olimpijskom sportu (vaterpolo, rukomet, košarka, fudbal, odbojka i ragbi).
- Sportisti moraju biti dio timova koju su kvalifikovani ili pokazuju potencijal za kvalifikaciju za Olimpijske igre Los Angeles 2028.
- Sportisti moraju imati dokazan tehnički nivo na međunarodnim takmičenjima priznatim od strane njihovih međunarodnih federacija.
- Nacionalni savezi timskog olimpijskog sporta moraju dostaviti plan i program priprema za Olimpijske igre.
- Sportisti moraju poštovati antidoping regulative i kodekse ponašanja.

1. Kategorije stipendija:

- **Prvi nivo:** Osvojene medalje ili plasman u top 8 na Svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama ili Evropskim prvenstvima, nacionalni timovi koji su prethodno učestvovali na Olimpijskim igrama i nacionalni timovi sa potvrđenom olimpijskom kvalifikacijom.
- **Drugi nivo:** Nacionalni timovi sa plasmanom u top 16 na velikim međunarodnim takmičenjima ili rang listama.
- **Treći nivo:** Nacionalni timovi sa značajnim međunarodnim rezultatima i ostvarenim kvalifikacijama za evropska i svjetska takmičenja.

2. Oblici podrške:

- Godišnje stipendije za najviše 12 sportista u skladu sa nivoom postignuća nacionalnog tima.

3. Obaveze nacionalnih saveza:

- Redovni izvještaji o napretku – tehnički izvještaj (kvartalno).
- Detaljan finansijski izvještaj (na kraju godine).

- Učešće članova nacionalnog tima u promotivnim događajima COK-a.
 - Poštovanje obaveza prema medijima i javnosti.
 - Prisustvovanje članova nacionalnog tima, trenera i sportskih administratora forumima, obukama, seminarima i radionicama u organizaciji COK-a.
4. Stipendije pokrivaju ključne troškove, uključujući pristup sportskim objektima, specijalizovane trenere, medicinski i naučni nadzor, osiguranje od povreda, putovanja, smještaj i džeparac.

V PROGRAMI PODRŠKE ZA NACIONALNE SAVEZE TIMSKIH OLIMPIJSKIH SPORTOVA

1. Kriterijumi:

- Nacionalni savezi iz timskih olimpijskih sportova (vaterpolo, rukomet, košarka, fudbal, odbojka i ragbi).
- Nacionalni savezi moraju dostaviti detaljan zahtjev sa opisom plana i programa za koji traže finansijsku podršku, uključujući finansijski plan i vremenski okvir realizacije.

2. Kategorije podrške:

- **Prvi nivo:** Osvojene medalje ili plasman u top 8 na Svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama ili Evropskim prvenstvima, nacionalni timovi koji su učestvovali na Olimpijskim igrama i nacionalni timovi koji imaju potvrđenu olimpijsku kvalifikaciju.
- **Drugi nivo:** Nacionalni timovi koji su ostvarili plasman u top 16 na velikim međunarodnim takmičenjima ili rang listama.
- **Treći nivo:** Nacionalni timovi sa značajnim međunarodnim rezultatima i ostvarenim kvalifikacijama za evropska i svjetska takmičenja.
- **Četvrti nivo:** Nacionalni timovi koji učestvuju u kvalifikacionim turnirima za evropska i svjetska takmičenja.

5. Oblici podrške:

- Finansijska pomoć u pripremi za regionalna, kontinentalna i svjetska takmičenja ili
- Finansijska pomoć za kvalifikaciona takmičenja ili
- Finansijska pomoć u organizaciji stručnih kurseva za trenere i sudije ili
- Finansijska pomoć u digitalizaciji operacija saveza ili
- Finansijska pomoć u organizaciji aktivnosti za promociju sporta, olimpijskih vrijednosti i zdravih stilova života ili
- Finansijska pomoć za pristup medicinskim uslugama ili
- Finansijska pomoć za organizaciju pripremih kampova za nacionalne timove kvalifikovane na Olimpijske igre ili
- Finansijska pomoć za nacionalne timove kvalifikovane na Olimpijske igre u organizaciji pripremih i prijateljskih utakmica.

6. Obaveze nacionalnih saveza:

- Podnošenje zahtjeva najmanje 2 mjeseca prije početka aktivnosti za koju se aplicira.

- Redovni izvještaji o napretku – tehnički izvještaj (kvartalno).
- Detaljan finansijski izvještaj (na kraju godine).
- Učešće članova nacionalnog tima u promotivnim događajima COK-a.
- Poštovanje obaveza prema medijima i javnosti.
- Prisustvovanje članova nacionalnog tima, trenera i sportskih administratora forumima, obukama, seminarima i radionicama u organizaciji COK-a.

VI PROGRAMI PRIPREMA I RAZVOJA ZA SPORTISTE IZ OLIMPIJSKIH SPORTOVA (LOS ANĐELES 2028)

1. Kriterijumi:

- Sportisti moraju biti dio nacionalnog tima u olimpijskim sportovima priznatim od strane MOK-a a koji se nalazi na programu Olimpijskih igara – Los Andeles 2028, i čiji su nacionalni savezi članovi COK-a.
- Sportisti moraju biti kvalifikovani ili pokazati potencijal za kvalifikaciju za Olimpijske igre Los Andeles 2028.
- Sportisti se moraju pridržavati plana i programa priprema za Olimpijske igre, koji im je dostavljen.
- Sportisti moraju poštovati antidoping regulative i kodekse ponašanja.

2. Kategorije podrške:

- **Prvi nivo:** Osvojene medalje ili plasman u top 8 na Svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama ili Evropskim prvenstvima, sportisti koji su učestvovali na makar jednom od izdanja Olimpijskih igara, sportisti sa potvrđenom olimpijskom kvalifikacijom, sportisti koji su ostvarili rezultate na drugim takmičenjima sa olimpijskog kalendara (1. mjesto na Evropskim igrama, Mediteranskim igrama ili Igrama malih zemalja), odnosno sportisti koji su postigli rezultat unutar 4-5% olimpijske norme za atletiku/plivanje.
- **Drugi nivo:** Sportisti sa plasmanom u top 16 na velikim međunarodnim takmičenjima ili rang listama.
- **Treći nivo:** Mladi i perspektivni sportisti sa značajnim nacionalnim i međunarodnim rezultatima.

3. Oblici podrške:

- Početna i kontrolna mjerenja.
- Program priprema i periodični izvještaji u elektronskom formatu.
- Program kondicionih priprema.
- Pokriće zdravstvenog osiguranja i medicinske zaštite.
- Rad sa sportskim psihologom.
- Planovi ishrane i suplementacije.

7. Obaveze sportista:

- Posvećenost programu.
- Praćenje preporuka i davanje tačnih informacija koje se traže.
- Učešće u promotivnim događajima COK-a.
- Poštovanje obaveza prema medijima i javnosti.
- Prisustvovanje forumima, obukama, seminarima i radionicama u organizaciji COK-a

VII STIPENDIJE ZA TRENERE IZ OLIMPIJSKIH SPORTOVA

1. Kriterijumi:

- Moraju biti licencirani treneri koji rade sa stipendistima ili učesnicima programa Crnogorskog olimpijskog komiteta.
- Treneri moraju posjedovati nacionalne i međunarodne trenerske licence.
- Treneri moraju dostaviti dokaz o uspješnosti u razvoju elitnih sportista.
- Treneri moraju biti predloženi od strane matičnog nacionalnog saveza.

2. Oblici podrške:

- Mjesečne stipendije ili
- Finansijska podrška za stručno usavršavanje ili
- Pokriće učešća na međunarodnim seminarima i kursevima ili
- Podrška za istraživanje i primjenu inovativnih trenažnih metoda.

3. Obaveze trenera:

- Podnošenje planova treninga i izvještaja o napretku sportista ili drugih izvještaja u skladu sa oblikom podrške.
- Poštovanje etičkih standarda u trenerskom radu.
- Redovna evaluacija od strane nacionalnog saveza.

VIII STIPENDIJE ZA MLADE SPORTISTE

5. Kriterijumi podobnosti:

- Sportisti koji su proglašeni za najbolje mlade sportiste u prethodnoj godini, po izboru COK-a.

6. Podrška uključuje:

- Mjesečnu finansijsku podršku.

IX PROGRAMI RAZVOJA ZA MLADE SPORTISTE

1. Kriterijumi za učešće u programu:

- Sportisti starosti do 20 godina.
- Sportisti moraju biti dio nacionalnog tima u individualnom olimpijskom sportu priznatom od strane MOK-a, a koji se nalazi na programu Olimpijskih igara mladih (YOG), kao i na programima Evropskih igara (EI), Evropskih olimpijskih festivala mladih (EYOF), Mediteranskih igara (MI) i Igara malih zemalja Evrope (IMZE).
- Sportisti moraju biti kvalifikovani ili pokazati potencijal za kvalifikaciju na gore navedena takmičenja.
- Sportisti moraju dostaviti trogodišnji plan i program priprema.
- Sportisti moraju poštovati antidoping regulative i kodekse ponašanja.

2. Kategorije podrške:

- **Prvi nivo:** Osvojene medalje ili plasman u top 8 na juniorskim Svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama mladih, Evropskim igrama, Mediteranskim igrama, Igrama malih

zemalja Evrope, Evropskim olimpijskim festivalima mladih ili juniorskim Evropskim prvenstvima, sportisti koji su već učestvovali na nekom od takmičenja sa olimpijskog kalendara (YOG, EI, EYOF, MI i IMZE) i sportisti sa potvrđenom kvalifikacijom za takmičenja sa olimpijskog kalendara (YOG, EI i MI), odnosno postignut rezultat unutar 4-5% olimpijske norme za atletiku/plivanje.

- **Drugi nivo:** Sportisti sa plasmanom u top 16 na velikim juniorskim međunarodnim takmičenjima ili na svjetskim i evropskim rang listama.
- **Treći nivo:** Perspektivni sportisti sa značajnim nacionalnim i međunarodnim rezultatima u juniorskoj konkurenciji.

3. Oblici podrške:

- Podrška za takmičenja i opremu.
- Kvalifikacije za Olimpijske igre mladih uz osiguranje sredstava za kvalifikaciona takmičenja.
- Trenažni programi međunarodnih federacija sa specijalizovanim kampovima i kursovima.
- Pokriće zdravstvenog osiguranja i medicinske zaštite.
- Učešće u programima priprema i u oblastima sportske psihologije i ishrane.

4. Obaveze sportista:

- Podnošenje zahtjeva najmanje 2 mjeseca prije početka aktivnosti za koju se aplicira.
 - Redovni izvještaji o napretku – tehnički izvještaj (kvartalno).
 - Finansijski izvještaji (na kraju svake godine programa).
 - Učešće u promotivnim događajima COK-a.
 - Poštovanje obaveza prema medijima i javnosti.
 - Prisustvovanje forumima, obukama, seminarima i radionicama u organizaciji COK-a.
5. Posebna pažnja biće posvećena sportistima koji nemaju alternativne izvore finansiranja svojih programa.

X PODRŠKA NEOLIMPIJSKIM SPORTOVIMA

1. Kriterijumi:

- Sportisti i timovi koji su dio nacionalnog saveza koji je član COK-a.
- Učešće na svjetskim i evropskim takmičenjima od značaja za razvoj sporta u Crnoj Gori.
- Sportisti koji su ostvarili značajne rezultate na međunarodnim takmičenjima.

2. Oblik podrške:

- Ograničena finansijska podrška za ključna međunarodna takmičenja, u zavisnosti od dostupnih sredstava i procjene potencijala sportiste/tima ili
- Pokriće troškova putovanja, smještaja i kotizacija za međunarodna takmičenja ili
- Stručna podrška kroz sportske konsultacije i medicinske preglede.

3. Obaveze korisnika:

- Podnošenje detaljnih planova razvoja i izvještaja o postignutim rezultatima.

- Podnošenje detaljnog finansijskog izvještaja
- Aktivno učestvovanje u promociji sporta i olimpijskih vrijednosti.
- Poštovanje pravila i standarda COK-a.

XI PODRŠKA MANIFESTACIJAMA I DOGAĐAJIMA

1. Kriterijumi:

- Manifestacije i događaji koji promovišu sport, olimpijske vrijednosti, sportski razvoj i podsticanje mladih na bavljenje sportom.
- Manifestacije koje okupljaju značajan broj učesnika iz Crne Gore i inostranstva.
- Događaji od nacionalnog značaja koje podržavaju razvoj sporta u skladu sa Strategijom COK-a.
- Naučni i/ili sportski skupovi.

2. Oblik podrške:

- **Finansijska podrška za organizaciju**, uključujući pokriće troškova vezanih za logistiku, promociju i tehničku podršku.
- **Podrška u edukaciji**, kroz organizaciju radionica, seminara i drugih edukativnih aktivnosti za učesnike i sportske radnike.

3. Obaveze organizatora:

- Podnošenje zahtjeva najkasnije 3 mjeseca od datuma organizacije događaja.
- Transparentno upravljanje finansijskim sredstvima.
- Podnošenje izvještaja o realizaciji događaja.
- Podnošenje finansijskog izvještaja.
- Promocija COK-a kao pokrovitelja manifestacije.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

1. COK zadržava pravo izmjena ovih pravila u skladu sa svojim strategijama i dostupnim sredstvima.
2. Sva sporna pitanja će se rješavati u skladu sa politikama COK-a i važećim zakonima Crne Gore.
3. Odluke Upravnog odbora COK-a su konačne i obavezujuće za sve korisnike programa podrške.
4. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i primjenjivaće se za olimpijski ciklus Los Angeles 2028.

Podgorica, 18.12.2025.god.

Br: 02-219/5

PREDSJEDNIK
Dušan Simonović

